

LEFAPHA LA THUTO LA GAUTENG
DITLHATLHOBO TSA MAKGAOLAKGANG

Possible Answers
Feb / Mar 2006

SETSWANA PUO YA NTLHA
SEEMOGODIMO
(Pampiri ya Bobedi)

KAROLO YA A
MABOKO

POTSO 1

- | | | |
|-----|---|-------------|
| 1.1 | Go oka balwetse/go tlhokomela balwetse | (2) |
| 1.2 | Ka moaparo/diaparo tse di tshweu/tse di phepa | (2) |
| 1.3 | Tshwantshanyo | (2) |
| 1.4 | Molwetse/Balwetse/Motswakotsi | (2) |
| 1.5 | Dinatla | (2) |
| | | [10] |

POTSO 2

- | | | |
|-------|---|-------------|
| 2.1.1 | Pula ya simolola go na/Maru a nesa pula | (2) |
| 2.1.2 | Ke maina a dipula/mefuta ya dipula | (2) |
| 2.1.3 | Morumo | (1) |
| 2.1.4 | Se tlhodiisiwa ke go feta ga pula | (2) |
| 2.1.5 | Ka ntlha ya maru/go na ga pula e sa kgaotse | (2) |
| 2.1.6 | Mothofatso | (1) |
| 2.1.7 | Enjampamente | (2) |
| 2.1.8 | Dilo tse di senang mosola/matlakala | (2) |
| 2.1.9 | Medupe ke pula e e nang kwa ntle le go dira mokgwasa. | (1) |
| | | [15] |

2.2.1	Ba tlhokafetse/Ba iketse badimong	(2)
2.2.2	Lo ntlogeletseng/boang badimong/gadimang gare ga baengele.	(2)
2.2.3	Pheteletso	(1)
2.2.4	Mmoki o feteleditse puo maikaelelo e le go tiisa se a se buang	(2)
2.2.5	Tlogelo, 'fatsheng'	(2)
2.2.6	Go tlhaga batho thuso	(2)
2.2.7	Poeletsomo tumanosi o	(2)
2.2.8	Bana ba ba tlogetsweng ke batsadi ka ntlha ya loso	(2)
		[15]
2.3.1	Kemonosi	(1)
2.3.2	Go ipusa ntle le go ikaega mo go sengwe.	(2)
2.3.3	Tlogelo	(1)
2.3.4	Tlogelo ke fa tlhogo ya leina e tlogelwa mo lefokong	(2)
2.3.5	'Keledi'	(2)
2.3.6	(a) Mmamonosi ga a tshosiwe ke go bona motho a lela	(2)
	(b) Go monate / go jewa dijo tsa mefutafuta.	(2)
2.3.7	Tshwantshanyo.	(1)
2.3.8	Utlwang jaaka lefatshe	(2)
		[15]
2.4.1	Mothofatso	(1)
2.4.2	Dinonyane di opela ka boitumelo Di tshwaragane jaaka bana Kgosikgolo di e tsentse gare Di ya go tsaya mohumagadi Setšhaba se mo rata bobo (Tse pedi fela)	(2)
2.4.3	Melodi ya dinonyane	(2)
2.4.4	Morumo o o pataganeng wa kwa bofelelong	(2)

- 2.4.5 Mela e e latelang e a rumisana
Boitumelo
Pelo. (1)
- 2.4.6 (a) Go lebelela lefatshe lotlhe ka tlhoafalo (2)
- (b) Melodi ya tsona ya mo itumedisa (2)
- 2.4.7 A kutlobothoko/bodutu (2)
- 2.4.8 Go tlhoka molekane (1)
- [15]**

KAROLO YA B
TERAMA

POTSO 3

- 3.1.1 Kgosi Sekgoma (1)
- 3.1.2 Kgosi / Moeteledipele (1)
- 3.1.3 A le esi (1)
- 3.1.4 RraSakoma (1)
- 3.1.5 Di tshwere kgang ka ga loso la ga Ponalo. Go ngwega ga Mmamotia le Kalafi. Go kopa thuso go batla Kalafi a buse Mmamotia yo ba mo kayang e le mosadi wa ga Sakoma. (3)
- 3.1.6 Mongwato (1)
- 3.1.7 Mofaladi (1)
- 3.1.8 Rraago Sakoma o tsere matsapa a go buisana le ena ntswa e le mofaladi, e se motho wa sepe go ka tshwara kgang le ena. (3)
- 3.1.9 Semelo sa gagwe (2)
- 3.1.10 Mokwena (1)
- 3.1.11 O ne a leka go sireletsa Mmamotia (2)
- 3.1.12 Ke mokapelo wa gagwe / Ba a ratana. (2)
- 3.1.13 (a) Go senya (2)
- (b) Go latlha setso sa gago o latela se sengwe. (2)

- 3.1.14 Go senya motse/Go tlhakatlhakanya motse/Go itseela molao mo mabogong ka go bolaya Ponalo (2)
- 3.1.15 Lebaka la ga RraSakoma la go ya kwa kgosing ga le tthaloganyege le go dumelesega gonne kwa tshimologong go kailwe fa Mhaladi a sa tshwanela go ratana le Mongwato mme RraSakoma wa Mhaladi a tlaleela kgosi gore Kalafi o tshabile ka mosadi wa ngwana wa gagwe. (5)

[30]

KGOTSA

- 3.2 Ee, kwa tshimologong re bona Sakoma a ratana le Ponalo. O simolola go nna le kgatego mo go Mmamotia. O nna matlhomantsi, mme se se tlhola dintsho. Sakoma o ratana le Ponalo le Mmamotia. Go ratana ga Sakoma le bona ba le babedi go tliša kgotlang. E bile Sakoma o lwantsha Kalafi yo o ratanang le Mmamotia. Sakoma o tlogela Mmamotia mo ntlong a ya kwa go Ponalo.

Fa a boa o fitlhela Ponalo, Mmamotia a tshabile. Ka ntlha ya lefufa le lerato o bolaya Ponalo. O batlana le Mmamotia. Mmamotia o tshabela kwa ntlong ya ga Kalafi mme o ineela mo diatleng tsa ga Kalafi. Bobedi jo, bo siela kwa Mokwena fa ba utlwa gore ba batlelwa polao ya ga Ponalo

Sakoma o ba sala morago kwa Mokwena. Ka ntlha ya lorato magareng ga badiragatsi ba bararo ba, Kalafi o dumalana le Mmamotia gore ba nyalane, Sakoma o tuka malakabe fa a bona gore Mmamotia o mo tswile dinaleng. O fitlha kwa Mokwena a le bogale ba tau. O rakana le Kalafi le Mmamotia. Ba a lwa, ba lwela Mmamotia. Sakoma o tlhaba Kalafi ka lerumo le Kalafi o itlhabela Sakoma. Boobabedi ba a swa. Mmamotia le ena o bona go le botoka fa le ena lerumo le ka mo tsaya ka fa a sa tthole a bona lebaka la go tshela kwa ntle le Kalafi. O itatlhela mo lerumong o a swa. Badiragatsi ba bararo ba, ba a swa. Jaanong fa re lebelela ditiragalo tsa lokwalo le, le bokhutlo ba terama e, baratani botlhe ba sule ka ntlha ya lorato, dintsho di a tlhagelela. (Dikarabo tsa baithuti di elwe tlhoko)

[30]

KAROLO YA C
PADI

POTSO 4

Masaikategang a magodimo – J.M.K Mekgwe

- 4.1.1 Khuduga (1)
- 4.1.2 (a) Ke loso lwa ga rragwe/loso lwa Bra White (rre Sehume) (2)
(b) Go thusa ba gaabo / Go senola masaikategang (2)
- 4.1.3 Ka gonne o ne a dira tiro e motsadi mongwe le mongwe a itumelelang ngwanaagwe fa a e dira. (2)
- 4.1.4 O ne a mo naya mhitshana (2)
- 4.1.5 Se ne se tla mo tlišetsa masego mo mokgapeng wa gagwe (2)
- 4.1.6 (a) Batho ba bantsi (1)
(b) Go kgobokanela (1)
- 4.1.7 Baeteledipele ba kholetšhe ya mapodisi (2)
- 4.1.8 Ee (1)
- 4.1.9 (a) O bontshitse tota a ineetse mo tironng ya gagwe mo letsatsing la ntlha la tiro, o ipegile ka mogolegwa (2)
(b) O ne a bona tthatlhosho ya go nna sejene kwa Tlokwe ka ntlha ya go se itebe dinala (2)
- 4.1.10 Ke Mmasedumo/ke tsala ya gagwe/ke moagisan e (1)
- 4.1.11 Kwa Jabulani/kwa kholetšheng (1)
- 4.1.12 Ke go tshwara Rrankelenyane / go tshwara motho yo a sa leng a batlana nae. (2)
- 4.1.13 (a) Bogodu jwa mmotorokara
(b) Polao ya Bra White
Maiteko a go latlhela Khuduga mo morathong wa Bathoeng } Tlhopha di le pedi fela. 2x2=(4)
- 4.1.14 Nnyaa mogolegwa o ne a ipolaya pele a ka bodiwa dipotso ka jalo ga go bopaki bope. (2)

[30]

KGOTSA

- Rrankelenyane ke tsala ya ga Rre Sehume
- Rre Sehume o jabetswa ke Rrankelenyane
- Ntwa ya ga Bra White (Sehume) le Rrankelenyane, e tlhola loso lwa ga Bra White.
- Go goleng ga ga Khuduga go bontsha fa a na le mowa wa boipusolotsetso.
- Khuduga o gola a le bodipa kwa sekolong ka ntata ya kgodiso ya motsadi a le esi.
- Khuduga o bona tiro ya maemo kwa Mmakamogale fela o batlisisa ka ga bosenyi.
- O tlogela tiro kwa Mmakamogale go tsenela bopodisa gone a batla go tshwara Rrankelenyane, le go mmotsolotsa ka ga loso lwa ga Bra White.
- O siile a re o ya kwa Tlokwe fa a lebile kwa Matlosane.
- Rrankelenyane o simolola lesomo la magodu a a utswang le go thuba mo matlong. Seo se dira gore a batliwe ke maphodisa, le fa a iphetotse leina.
- Rrankelenyane le lekoko la gagwe ba leka go bolaya Khuduga ka letswalo le le molato le a ikathola.
- Khuduga o ipega ka legodu kwa sephodiseng.
- Seabe sa ga Khuduga mo go batleng Rrankelenyane se a tlhabela. Re bona tsala ya gagwe (Kgosi) e le ena yo o mo motlhaleng wa ga Rrankelenyane.
- Kgosi o bolawa ke magodu
- Khuduga o sala a le esi mo go batleng babolai ba ga Bra White le Kgosi
- Bolwetse jwa ga Rrankelenyane bo mo kopanya le mooki mogolo MmaSetšhele yo o re rarabololelang kgotlhang ka go mo umaka.
- Khuduga o kopana le Rrankelenyane mo kotsing ya dijanaga ka thuso ya ga MmaSetšhele.
- Rrankelenyane o tshwarwa ke Khuduga mme o mo isa kgolegelong.
- Tuelo ya bolele e nna loso gone Rrankelenyane o a ipolaya morago ga go golegwa.

(Dikarabo tsa baithuti di elwe tlhoko)

[30]

PALOGOTLHE: 100